

## **391.**

Na osnovu člana 95c stav 1 Zakona o vodama („Službeni list RCG“, broj 27/07 i „Službeni list CG“, br. 32/11, 48/15, 52/16 i 84/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 24. februara 2022. godine, donijela je

### **O D L U K U O ODREĐIVANJU PODRUČJA ZNAČAJNO UGROŽENIH OD POPLAVA**

#### **Član 1**

Ovom odlukom se određuju područja za koja postoje značajni rizici od poplava ili se njihova pojava može smatrati vjerovatnom (u daljem tekstu: područje značajno ugroženo od poplava).

#### **Član 2**

Područja značajno ugrožena od poplava data su u Prilogu koji čini sastavni dio ove odluke.

#### **Član 3**

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj:04-716  
Podgorica, 24. februara 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

**PRILOG**

**PODRUČJA ZNAČAJNO UGROŽENA OD POPLAVA**

Tabela - Područja značajno ugrožena od poplava

<b>Redni broj</b>	<b>Oznaka područja značajno ugroženog od poplava</b>	<b>Područje malog sliva</b>	<b>Rijeka/pritoka</b>	<b>Opština</b>	<b>Naselje/selo</b>
<b>Vodno područje Dunavskog sliva</b>					
1	APSFR01_DRB_Ibar01	Ibar	Ibar	Rožaje	Suho Polje, Zeleni
2	APSFR02_DRB_Ibarac01	Ibar	Ibarac	Rožaje	Ibarac
3	APSFR03_DRB_Lovnička rijeka01	Ibar	Lovnička	Rožaje	Hurije, Donja Lovnica
4	APSFR04_DRB_Županica01	Ibar	Županica	Rožaje	Kalače, Skarepača, Koljeno, Rasadnik
5	APSFR05_DRB_Grnčar01	Lim	Grnčar	Gusinje	Grnčar, Dosuđe
6	APSFR06_DRB_Vruja01	Lim	Vruja	Gusinje	urbani dio
7	APSFR07_DRB_Lim01	Lim	Lim	Plav	Brezojevica, Rambalovi lugovi
8	APSFR08_DRB_Lim02	Lim	Lim	Andrijevica	Prljaniće
9	APSFR09_DRB_Lim03	Lim	Lim	Berane	Vinicka
10	APSFR10_DRB_Lim04	Lim	Lim	Berane	Talum, Riversajd, Hareme
11	APSFR11_DRB_Lim05	Lim	Lim	Bijelo Polje	Ribarevina
12	APSFR12_DRB_Lim06	Lim	Lim	Bijelo Polje	Rakonje
13	APSFR13_DRB_Lim07	Lim	Lim	Bijelo Polje	Lješnica, Rijeka
14	APFSR14_DRB_Lim08	Lim	Lim	Bijelo Polje	Lipnica
15	APFSR15_DRB_Lim09	Lim	Lim	Bijelo Polje	Oluja, Sutivan, Gubavač, Konatari
16	APSFR16_DRB_Tara01	Tara	Tara	Kolašin	Donji Pažanj
17	APSFR17_DRB_Tara02	Tara	Tara	Mojkovac	Podbišće, Ambarine
18	APSFR18_DRB_Breznica01	Čehotina	Breznica	Pljevlja	Ševari
19	APSFR19_DRB_Bukovica i Bijela01	Piva	Bukovica i Bijela	Šavnik	urbani dio
<b>Vodno područje Jadranskog sliva</b>					
1	APSFR20_ARB_Zeta01	Zeta	Gornja Zeta	Nikšić	Kličevvo, Ozrinići, Poljica, Štendim, Straševina
2	APSFR21_ARB_Zeta02	Zeta	Donja Zeta	Danilovgrad	Pažići, Glavica, Spuž, Podanje, Viško polje, Bogićevići, Livade Bandičke, Gorica, Grlić, Strahinjići, Podkraj
3	APSFR22_ARB_podzemne vode Cetinskog polja01	Skadarsko jezero	Podzemne vode	Cetinje	Cetinsko polje (Donje polje)
4	APSFR23_ARB_Morača i Skadarsko jezero01	Morača i Skadarsko jezero	-	Podgorica i Tuzi	Gostilj, Kurilo, Ponari, Pothum, Tuzi, Vranjina, Bijelo Polje, Berislavci, Bistrica
5	APSFR24_ARB_Skadarsko jezero02	Skadarsko jezero	-	Podgorica, Cetinje i Bar	Boljevići, Dodoši, Dupilo, Karuč, Krnjice, Prevlaka, Rijeka Crnojevića, Virpazar, Žabljak Crnojevića
6	APSFR25_ARB_Bojana01	Bojana	Bojana	Ulcinj	Fraskanjel, Gornji Štoj, Lisna Bori, Sveti Đorđe, Sukobin, obala rijeke Bojane, Ada Bojana


### PRIKAZ PODRUČJA ZNAČAJNO UGROŽENIH OD POPLAVA

- 1) Prikaz područja značajno ugroženih od poplava na vodnom području Dunavskog sliva


Slika 1: Područja značajno ugrožena od poplava na vodnom području Dunavskog sliva




Slika 2: APSFR01\_DRB\_Ibar01




Slika 3: APSFR02\_DRB\_Ibarac01




Slika 4: APSFR03\_DRB\_Lovnička rijeka01




Slika 5: APSFR04\_DRB\_Županica01




Slika 6: APSFR05\_DRB\_Grnčar01




Slika 7: APSFR06\_DRB\_Vruja01




Slika 8: APSFR07\_DRB\_Lim01




Slika 9: APSFR08\_DRB\_Lim02




Slika 10: APSFR09\_DRB\_Lim03




Slika 11: APSFR10\_DRB\_Lim04




Slika 12: APSFR11\_DRB\_Lim05




Slika 13: APSFR12\_DRB\_Lim06




Slika 14: APSFR13\_DRB\_Lim07




Slika 15: APSFR14\_DRB\_Lim08




Slika 16: APSFR15\_DRB\_Lim09




Slika 17: APSFR16\_DRB\_Tara01




Slika 18: APSFR17\_DRB\_Tara02



Slika 19: APSFR18\_DRB\_Breznica01




Slika 20: APSFR19\_DRB\_Bukovica i Bijela01




- 2) Prikaz područja značajno ugroženih od poplava na vodnom području Jadranskog sliva


Slika 21: Područja značajno ugrožena od poplava na vodnom području Jadranskog sliva




Slika 22: APSFR20\_ARB\_Zeta01




Slika 23: APSFR21\_ARB\_Zeta02




Slika 24: APSFR22\_ARB\_podzemne vode Cetinjskog polja01




Slika 25: APSFR23\_ARB\_Morača i Skadarsko jezero01



Slika 26: APSFR24\_ARB\_Skadarsko jezero02



Slika 27: APSFR25\_ARB\_Bojana01



**392.**

Na osnovu člana 29 stav 1, člana 30 stav 1 i člana 31 stav 1 Zakona o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi ("Službeni list CG", broj 17/18), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, uz prethodno pribavljeno mišljenje Prirodno-matematičkog fakulteta - Univerziteta Crne Gore, donijelo je

## **N A R E D B U**

### **O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O RIBOLOVNIM ZABRANIMA, LOVOSTAJU I MINIMALNIM VELIČINAMA RIBA I DRUGIH VODENIH ORGANIZAMA ISPOD KOJIH JE ZABRANJEN ULOV**

1. U Naredbi o ribolovnim zabranima, lovostaju i minimalnim veličinama riba i drugih vodenih organizama ispod kojih je zabranjen ulov („Službeni list CG“, broj 69/21), u tački 6 i drugim odredbama naredbe riječi: „do 1. aprila 2022. godine“ zamjenjuju se riječima: „do 1. aprila 2025. godine“.
2. Poslije tačke 24, dodaje se nova tačka, koja glasi:  
„24a. U ribolovnim vodama opštine Bijelo Polje, na mjestu Njegnjevski most 200m uzvodno i 500m nizvodno, zabranjen je ribolov do 1. maja 2025. godine.“
3. Poslije tačke 31 dodaje se nova tačka koja glasi:  
„31a. U ribolovnim vodama opštine Plav, na rijeci Lim od Novšićkog mosta nizvodno do uliva Šeremetskog potoka u Lim zabranjen je ribolov u periodu od 1. novembra do 1. marta.“
4. Tačka 37 mijenja se i glasi:  
“Na ribolovnom području "Skadarsko jezero" zabranjen je ulov svih vrsta riba i drugih vodenih organizama do 15. maja 2024. godine na sljedećim lokacijama:

Lokalitet	Koordinate	Ribolovni zabran
Rađuš	42°13'51.72"N, 19°9'17.99"E; 42°13'49.86"N, 19° 9'30.43"E; 42°13'47.44"N, 19° 9'44.86"E; 42°13'44.21"N, 19° 9'56.97"E; 42°13'38.83"N, 19°10'6.47"E;	Prostor ribolovnog zabrana označen žutom bojom na orto-foto snimku dat je bojom na prilogu 1 ove naredbe.
Karuč	42°21'25.04"N, 9°6'23.21"E; 42°21'24.52"N, 19°6'26.75"E	Prostor ribolovnog zabrana označen žutom bojom na orto-foto snimku dat je prilogu 1 ove naredbe.
Bjace	42°8'18.73"N, 19°14'59.55"E; 2°8'26.70"N, 19°15'2.55"E; 42°8'22.92"N, 19°15'28.84"E; 42°8'2.12"N, 19°15'38.12"E;	Prostor ribolovnog zabrana označen žutom bojom na orto-foto snimku dat je prilogu 1 ove naredbe.
Sijerča	42°7'0.63"N, 19°17'53.48"E 42°6'47.75"N, 19°18'10.21"E;	Prostor ribolovnog zabrana označen žutom bojom na orto-foto snimku dat je prilogu 1 ove naredbe.

Vaškaut	42°7'6.07"N, 19°17'3.19"E; 42°7'3.96"N, 19°17'30.47"E	Prostor ribolovnog zabrana označen žutom bojom na orto-foto snimku dat je prilogu 1 ove naredbe.
Vranjina - Most Tanki rt	42°16'21.95"N 19°6'32.17"E 42°16'28.34"N 19°7'2.55"E 42°16'20.01"N 19°7'9.74"E 42°16'16.44"N 19°7'23.83"E 42°16'7.92"N 19°6'53.99"E 42°16'4.57"N 19°6'57.32"E 42°16'16.44"N 19°7'23.83"E 42°16'6.74"N 19°7'42.99"E 42°15'46.26"N 19°6'34.49"E 42°15'49.33"N 19°6'37.77"E 42°15'53.71"N 19°6'35.48"E 42°16'7.36"N 19°6'40.63"E 42°16'17.55"N 19°6'27.29"E	Prostor ribolovnog zabrana označen žutom bojom na orto-foto snimku dat je Prilogu 1 ove naredbe.

“

5. Tačka 39 mijenja se i glasi:

„Zabranjeno je obavljanje sportsko-rekreativnog ribolova na svim ribolovnim vodama i ribolovnim područjima u sljedećim terminima i to:

- a) proljeće od 20:00 časova do 5:00 časova;
- b) ljeti od 21:00 časova do 4:00 časova;
- c) zimi od 17:00 časova do 6:00 časova;
- d) jesen od 19:00 časova do 5:00 časova.“

6. U tački 47 alineja 6 mijenja se i glasi:

„- jegulju od 1. avgusta do 1. novembra.“

7. Prilog 1 mijenja se i glasi:

## PRILOG 1


Liverovići – ribolovni zabran utvrđen je za označeni dio na orto-foto snimku



Raduš – ribolovni zabran utvrđen je za označeni dio na orto-foto snimku



Karuč - ribolovni zabran utvrđen je za označeni dio na orto-foto snimku



Vaškaut - ribolovni zabran utvrđen je za označeni dio na orto-foto snimku



Bjace – ribolovni zabran utvrđen je za označeni dio na orto-foto snimku



Sijerća – ribolovni zabran utvrđen je za označeni dio na orto-foto snimku



Vranjina – Most Tanki ribolovni zabran utvrđen je za označeni dio na orto-foto snimku



8. Ova naredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 06-318/22-1482/5  
Podgorica, 14. marta 2022. godine

Ministar,  
mr **Aleksandar Stijović**, s.r.

**393.**

Na osnovu člana 33 stav 2 u vezi sa stavom 1 Zakona o javnim izvršiteljima („Službeni list Crne Gore“, br. 61/11, 22/17 i 17/19) rukovodilac radom Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, dana 28.01.2022. godine, donio je

**ODLUKU  
O PRESTANKU OBAVLJANJA IZVRŠITELJSKE DJELATNOSTI**

Mitar Mirović, javni izvršitelj imenovan za područje Osnovnog suda u Ulcinju, sa službenim sjedištem u Ulcinju, prestaje sa obavljanjem izvršiteljske djelatnosti, dana 1. februara 2022. godine, na lični zahtjev.

Broj: 01-701/22-912  
Podgorica, 28. januara 2022. godine

**Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava**

Rukovodilac radom ministarstva,  
predsjednik Vlade Crne Gore,  
prof. dr Zdravko Krivokapić, s.r.

**394.**

Na osnovu člana 25d stav 7 i člana 25dž stav 2 Zakona o stečaju („Službeni list CG“, br. 1/11, 53/16, 32/18, 62/18 i 1/22), Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava donijelo je

**P R A V I L N I K  
O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA ISPITA PROVJERE ZNANJA STEČAJNOG  
UPRAVNIKA**

Predmet  
Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se program i način polaganja ispita provjere znanja stečajnog upravnika (u daljem tekstu: ispit) i visina troškova polaganja ispita.

Upotreba rodno osjetljivog jezika  
Član 2

Izrazi koji se u ovom pravilniku koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Program za polaganje ispita  
Član 3

Ispit se polaže po Programu za polaganje ispita koji sadrži sljedeće predmete:

- Privredno pravo;
- Stečajno pravo; i
- Menadžment.

Program iz stava 1 ovog člana sa pregledom propisa i potrebne literature sastavni je dio ovog pravilnika (Prilog 1).

Određivanje ispitivača  
Član 4

Rješenjem o obrazovanju komisije za polaganje ispita (u daljem tekstu: Komisija) određuje se koje će predmete ispitivati predsjednik, odnosno pojedini članovi Komisije.

Vrijeme i mjesto polaganja ispita  
Član 5

Vrijeme i mjesto polaganja ispita određuje predsjednik Komisije.

O datumu, vremenu, mjestu i visini troškova polaganja ispita sekretar Komisije obaveštava kandidata kome je odobreno polaganje ispita, najkasnije 15 dana prije polaganja ispita.

Obavještenje o datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita objavljuje se na internet stranici organa državne uprave nadležnog za poslove pravosuđa (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Troškovi  
Član 6

Visina troškova polaganja ispita iznosi 20% prosječne bruto zarade u Crnoj Gori za prethodnu godinu, prema podacima organa uprave nadležnog za poslove statistike.

Dokaz o uplati troškova polaganja ispita kandidat dostavlja sekretaru Komisije prije početka polaganja ispita.

## **Identitet i pravila**

### **Član 7**

Prije početka polaganja ispita sekretar Komisije utvrđuje identitet kandidata uvidom u ličnu kartu ili drugu ispravu sa fotografijom na osnovu koje se može utvrditi identitet kandidata i upoznaje ga sa pravilima kojih se mora pridržavati tokom polaganja ispita.

## **Način polaganja ispita**

### **Član 8**

Ispit se sastoji iz pisanog i usmenog dijela.

## **Pisani dio ispita**

### **Član 9**

Ispit počinje polaganjem pisanog dijela ispita.

Pisani dio ispita sastoji se u izradi zadatka koji podrazumijeva rješavanje jednog hipotetičkog slučaja.

Zadatak određuju predsjednik i članovi Komisije.

Prilikom određivanja zadatka može se dati jedan zadatak za sve kandidate koji u isto vrijeme polažu pisani dio ispita, a može se odrediti i poseban zadatak za svakog kandidata.

Zadatak se izrađuje pod šifrom koja se dodjeljuje nakon prozivke kandidata.

Šifre i imena kandidata stavljuju se u poseban koverat koji se lijepi i pečatira, nakon čega se dostavlja predsjedniku Komisije.

## **Pravila polaganja pisanog dijela ispita**

### **Član 10**

Polaganju pisanog dijela ispita prisustvuje sekretar ili član Komisije.

Na pisanom dijelu ispita kandidat može da koristi tekstove propisa.

Tokom polaganja pisanog dijela ispita nije dozvoljena međusobna komunikacija kandidata, upotreba personalnog računara i mobilnog telefona i drugih komunikacionih sredstava koja ometaju ili utiču na regularnost polaganja ispita.

Tokom polaganja pisanog dijela ispita nije dozvoljeno napuštanje prostorije u kojoj se polaže pisani dio ispita, osim uz odobrenje sekretara ili člana Komisije koji prisustvuje polaganju pisanog dijela ispita, u slučaju postojanja naročito opravdanih razloga, a najduže pet minuta.

## **Predaja zadatka**

### **Član 11**

Izrada zadatka može trajati najduže tri sata.

Kandidat je dužan da preda zadatak najkasnije istekom vremena određenog za njegovu izradu, pri čemu će se vrijeme predaje zabilježiti na zadatku.

Kandidat je dužan da poslije predaje zadatka napusti prostoriju u kojoj se polaže pisani dio ispita.

## **Ocjena pisanog dijela ispita**

### **Član 12**

Komisija pregleda zadatak i pisani dio ispita ocjenjuje ocjenom "zadovoljava" ili "ne zadovoljava".

Ako je pisani dio ispita ocijenjen ocjenom "ne zadovoljava", smatra se da kandidat nije položio ispit.

## Dešifrovanje zadatka

### Član 13

Nakon ocjenjivanja iz člana 12 ovog pravilnika vrši se dešifrovanje zadatka u prisustvu kandidata, predsjednika, članova i sekretara Komisije.

O vremenu dešifrovanja zadatka kandidati se obavještavaju pisanim ili elektronskim putem.

Obavještenje iz stava 2 ovog člana objavljuje se na internet stranici Ministarstva.

## Usmeni dio ispita

### Član 14

Kandidat čiji je pisani dio ispita ocijenjen ocjenom "zadovoljava" može pristupiti polaganju usmenog dijela ispita.

Usmeni dio ispita može se polagati istog dana kad su saopšteni rezultati pisanog dijela ispita, a najkasnije u roku od 15 dana od dana polaganja pisanog dijela ispita.

## Način polaganja usmenog dijela ispita

### Član 15

Usmeni dio ispita polaže se u prisustvu svih članova Komisije.

Pitanja za usmeni dio ispita za svaki predmet pojedinačno određuje predsjednik, odnosno član Komisije koji je određen kao ispitivač za taj predmet.

## Ocjena usmenog dijela ispita

### Član 16

Usmeni dio ispita ocjenjuje se, za svaki predmet pojedinačno, ocjenom "zadovoljava" ili "ne zadovoljava".

Kandidat koji je na usmenom dijelu ispita dobio ocjenu "ne zadovoljava" iz dva predmeta smatra se da nije položio ispit.

## Konačna ocjena

### Član 17

Konačan uspjeh kandidata na ispitu ocjenjuje se ocjenom "položio" ili "nije položio".

Ispit je položio kandidat koji je dobio ocjenu „zadovoljava“ na pisanom dijelu ispita i na usmenom dijelu ispita iz svakog predmeta pojedinačno.

## Saopštavanje rezultata

### Član 18

Predsjednik Komisije saopštava kandidatu konačnu ocjenu na ispitu, a ako kandidat nije prisutan o tome se obavještava pisanim ili elektronskim putem.

## Popravni ispit

### Član 19

Kandidat koji je na usmenom dijelu ispita dobio ocjenu "ne zadovoljava" iz jednog predmeta, upućuje se na popravni ispit iz tog predmeta.

Popravni ispit održava se u roku od mjesec dana, a najkasnije dva mjeseca od dana polaganja ispita.

Ako u roku iz stava 2 ovog člana ne položi popravni ispit, smatra se da kandidat nije položio ispit.

Odlaganje ispita  
Član 20

Komisija može, na pisani zahtjev kandidata, odložiti polaganje ispita, odnosno započeto polaganje ispita zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga, za naredni ispitni rok.

Odustanak od polaganja  
Član 21

Kandidat koji odustane od započetog ispita, ne preda zadatak koji je sačinio na pisanom dijelu ispita, ne pristupi polaganju ispita ili odloženom polaganju, smatra se da nije položio ispit.

Zapisnik  
Član 22

O toku ispita sekretar Komisije vodi zapisnik.

Zapisnik iz stava 1 ovog člana sadrži: ime, prezime i prebivalište kandidata, naziv i nivo kvalifikacije obrazovanja kandidata, sastav Komisije, nazive predmeta koje kandidat polaže, datum i mjesto polaganja pisanog i usmenog dijela ispita, konstataciju da je kandidat odustao od započetog ispita, trajanje i ocjenu pisanog dijela ispita, pitanja postavljena kandidatu na usmenom dijelu ispita i ocjenu za svaki predmet pojedinačno, konačnu ocjenu na ispitu, rok za popravni ispit, ocjenu na popravnom ispitu i vrijeme završetka ispita.

Zapisnik iz stava 1 ovog člana potpisuju predsjednik, članovi i sekretar Komisije. Sastavni dio zapisnika iz stava 1 ovog člana su zadaci iz člana 9 ovog pravilnika.

Uvjerenje  
Član 23

O položenom ispitu Ministarstvo izdaje uvjerenje na obrascu koji je sastavni dio ovog pravilnika (Prilog 2).

Stupanje na snagu  
Član 24

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 01-040/21-13684  
Podgorica, 16. marta 2022. godine

Rukovodilac radom ministarstva  
Predsjednik Vlade Crne Gore,  
prof. **dr Zdravko Krivokapić**, s.r.

## PROGRAM ISPITA PROVJERE ZNANJA STEČAJNOG UPRAVNIKA

### I. PRIVREDNO PRAVO

**1. Privredna društva:** Pojam i vrste privrednih društava; Odgovornost za obaveze društva; Zastupanje društva i prokura; Posebne dužnosti prema društvu; Podnošenje tužbi zbog povrede posebnih dužnosti prema društvu; Imovina i kapital društva; Registracija privrednih društava.

**2. Preduzetnik.**

**3. Ortačko društvo:** Osnivanje i registracija ortačkog društva; Ulozi u ortačko društvo i udjeli ortaka; Vođenje poslova ortačkog društva; Pravni odnosi ortaka i društva prema trećim licima; Prestanak ortačkog društva i prestanak svojstva ortaka.

**4. Komanditno društvo:** Osnivanje komanditnog društva; Vođenje poslova društva i prava i dužnosti komanditora.

**5. Akcionarsko društvo:** Osnivanje akcionarskog društva; Prava i obaveze akcionara; Vođenje poslovne evidencije i javnost poslovanja; Organizacija akcionarskog društva; Skupština akcionarskog društva, Odbor direktora; Izvršni direktor; Nadzorni odbor; Upravni odbor; Revizor; Akcije i obveznice; Povećanje i smanjivanje osnovnog kapitala; Sopstvene akcije; Sticanje imovine od osnivača ili akcionara; Finansije i raspodjela dobiti.

**6. Restrukturiranje akcionarskog društva:** Vrste i pravila restrukturiranja; Spajanje akcionarskih društava; Podjela i odvajanje uz osnivanje jednog ili više društava; Promjena oblika organizovanja akcionarskog društva.

**7. Prestanak akcionarskog društva:** Osnovi prestanka akcionarskog društva; Dobrovoljna likvidacija akcionarskog društva; Sudska likvidacija akcionarskog društva.

**8. Društvo sa ograničenom odgovornošću:** Definicija društva sa ograničenom odgovornošću, osnivanje društva i obavljanje javnosti; Osnovni kapital; Udjeli; Prestanak svojstva člana društva; Organi društva sa ograničenom odgovornošću; Restrukturiranje i prestanak društva sa ograničenom odgovornošću.

**9. Prekogranična spajanja društava kapitala.**

**Literatura:** Zakon o privrednim društvima; Komentar Zakona o privrednim društvima.

### II. STEČAJNO PRAVO

**1. Stečaj i stečajni postupak:** Pojam stečaja; Vrste stečajnih postupaka (građanski ili civilni stečaj; trgovачki ili privredni stečaj).

**2. Načela stečajnog postupka:** Načelo univerzalnosti; Načelo jednakosti povjerilaca (par condicio creditorum); Načelo ograničenja prava dužnika; Načelo unovčenja; Načelo dispozitivnosti; Načelo koncentracije; Načelo autonomije povjerilaca; Načelo dvostepenosti postupka; Načelo atrakcije (forum atractiones); Načelo ekonomičnosti postupka; Načelo legaliteta; Načelo sanacije.

**3. Uslovi i prepostavke stečaja:** Subjektivne prepostavke; Objektivne prepostavke.

**4. Stečajni razlog:** Pojam stečajnog razloga, nesposobnost za plaćanje i prezaduženost dužnika.

**5. Stečajni dužnik:** Pojam stečajnog dužnika; Pravni položaj stečajnog dužnika u prethodnom i glavnom stečajnom postupku.

**6. Povjerioci:** Pojam i vrste stečajnih povjerilaca; Razvrstavanje stečajnih povjerilaca u isplatne redove.

**7. Pravni položaj stečajnih povjerilaca:** Pojam izlučnog povjerioca; Predmet izlučenja; Pravni osnov izlučnog prava; Pojam razlučnog povjerioca; Uslovi, prepostavke i ostvarivanje razlučnog prava.

**8. Organi stečajnog postupka:** Stečajni sud, stečajni upravnik i odbor povjerilaca.

**9. Stečajni upravnik:** Pojam, pravna priroda i pravni položaj stečajnog upravnika; Odgovornost stečajnog upravnika.

**10. Osnovne faze stečajnog postupka:** Prethodni i glavni postupak, sporovi u toku stečajnog postupka.

**11. Odluke u stečajnom postupku.**

**12. Pokretanje stečajnog postupka:** Predlog za pokretanje stečajnog postupka; Mjere obezbjeđenja; Rješenje o otvaranju stečajnog postupka.

**13. Dejstva stečajnog postupka:** Pojam i vrste pravnih dejstava; Početak dejstava stečajnog postupka i dejstva stečajnog postupka na status dužnika; Procesno-pravna dejstva (dejstvo stečaja na parnični postupak, izvršenje ili obezbjeđenje i na fiducijarno obezbjeđena potraživanja); Obligaciono-pravna dejstva (dejstvo stečaja na dospjelost potraživanja, povremena davanja, uslovna potraživanja, kamate i prebijanja, zastara potraživanja).

**14. Stečajna masa:** Pojam i pravna priroda stečajne mase; Formiranje stečajne mase; Unovčavanje i dioba stečajne mase.

**15. Pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika:** Pojam, svrha i pravna priroda prava pobijanja; Ništavost i pobožnost.

**16. Stečajno i vanstečajno pravo pobijanja:** Pojam, predmet i vrste pravnih radnji pobijanja; Pretpostavke pobijanja (objektivne i subjektivne).

**17. Unovčenje i dioba stečajne mase, namirenje i zaključenje stečajnog postupka:** Rješenje o bankrotstvu i unovčenju imovine i način unovčenja; Obaveštenje i sadržaj obaveštenja o namjeravanoj prodaji; Prodaja imovine koja je predmet obezbjeđenja, prigor na predloženu prodaju i namjena sredstava ostvarenih prodajom; Prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica i posljedice prodaje; Dioba stečajne mase; Rješenje o zaključenju stečajnog postupka; Posebni slučajevi u kojima se stečajni postupak obustavlja ili zaključuje.

**18. Reorganizacija:** Sproveđenje i sadržaj plana reorganizacije; Mjere za realizaciju plana reorganizacije; Podnositelj i rok za podnošenje plana reorganizacije; Rasprava o planu reorganizacije (glasanje i usvajanje, klase za glasanje i izglasavanje); Rješenje o potvrđivanju usvajanja plana reorganizacije i pravne posljedice potvrđivanja plana reorganizacije; Nepostupanje po usvojenom planu reorganizacije i prevaran i nezakonit plan reorganizacije kao stečajni razlog.

#### **19. Međunarodni stečaj.**

**Literatura:** Zakon o stečaju; "Stečajno pravo", prof. dr Mihailo Velimirović, Novi Sad, 2004. godine.

### **III. MENADŽMENT**

**1. Uvod u menadžment i organizaciju posla:** Uloga menadžmenta u preduzeću i funkcija menadžmenta; Planiranje kao funkcija menadžmenta (svrha planiranja u preduzeću, kako menadžeri planiraju, faze u procesu planiranja, pristupi utvrđivanju ciljeva preduzeća, savremena pitanja u planiranju).

**2. Računovodstvo, revizija, računovodstveni standardi/međunarodni standardi i poreski aspekt:** Profesionalna i zakonska računovodstvena regulativa; Kodeks etike profesionalnih računovođa; Funkcija računovodstva i revizije; Profesionalna odgovornost i obaveze; Osnovni računovodstveni koncepti i principi definisani Okvirom Komiteta za međunarodne računovodstvene standarde za pripremanje i prezentaciju finansijskih iskaza, prezentacija finansijskih iskaza, dvojno knjigovodstvo i računovodstveni informacioni sistem, korisnici računovodstvenih informacija; Priroda internog izveštavanja (svrha računovodstva troškova, upravljačkog računovodstva i finansijskog računovodstva); Djelokrug i funkcije interne revizije, priroda i opseg funkcija interne revizije; Uticaj fiskalne i monetarne politike na poslovanje (poreski sistem); Opšte naznake međunarodnih računovodstvenih standarda, sa akcentom na međunarodne računovodstvene standarde 1, 7, 8, 10, 16, 37, 38 i 39; Revizorski dokazi i dokazi internog pregleda (potvrđivanje finansijskih iskaza, prikazi menadžmenta, pregledi naknadnih događaja, pregled stalnosti poslovanja, izmjena plana i programa rada u svjetlu novih otkrića); Značaj popisa imovine i obaveza.

**3. Finansijski iskazi:** Pojam, vrste i načela finansijskih iskaza; Priprema, rokovi i prezentacija finansijskih iskaza; Razumijevanje pozicija (aktive i pasive, rashoda i prihoda rezultata, iskaza o tokovima gotovine i iskaza o promjenama na kapitalu, napomena uz finansijske iskaze); Analiza iskaza o finansijskoj poziciji (bilans stanja) sa analizom strukture imovine, kapitala i obaveza, stalne i obrtnе imovine, investiranog kapitala, efikasnosti imovine, finansijske ravnoteže, zaduženosti i solventnosti, reproduktivne sposobnosti, mogućnosti poboljšanja finansijskog položaja, otvorenih i skrivenih gubitaka i mogućnosti obezbjeđenja nedostajućeg kapitala; Analiza iskaza o ukupnom rezultatu (bilans uspjeha) sa metodama sastavljanja, analizom strukture rashoda, prihoda i rezultata, rentabilnosti i rizika ostvarenja rezultata, finansijske moći i mogućnosti izlaska iz zone gubitaka; Analiza konsolidovanih iskaza i sastavljanje specijalnih iskaza (likvidacioni bilans, stečajni bilans i dr.); Računovodstvene politike i izveštavanje o ostvarenom u odnosu na planirani budžet.

**Literatura:** Zakon o računovodstvu; Zakon o reviziji; „Menadžment“ (određena poglavља), Anđelko Lojur, Ekonomski fakultet Podgorica, 2004. godine; "Analiza finansijskih izvještaja" (određena poglavља),

Jovan Rodić i drugi, Ekonomski fakultet Subotica, 2011. godine; „Priručnik za primjenu međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja“, prof. dr Zoran Petrović, 2021. godine; „Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja – vodič za primjenu“, Savez računovođa i revizora Srbije, 2019. godine; „Priručnik za ispit poreski sistem“, Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore, 2011. godine; „Računovodstvo“ (određena poglavlja), doc. dr Ana Lalević - Filipović, 2009. godine; „Računovodstvene politike“, Savez računovođa i revizora Srbije, 2011. godine; „Budžetsko računovodstvo“ (određena poglavlja), Jovan Đuranović i Omer Markišić, 2012. godine; "Revizija - teorija i praksa" (određena poglavlja), Andrić M. i drugi, Ekonomski fakultet Subotica, 2009. godine; Međunarodni standardi revizije 700 (Zaključivanje i izvještavanje o finansijskim izvještajima); Međunarodni standardi revizije 701 (Iznošenje ključnih pitanja u reviziji izvještaja nezavisnog revizora); Međunarodni standardi revizije 706 (Pitanja u vezi sa izvještajem nezavisnog revizora); Međunarodni standardi revizije 705 (Promjena mišljenja u izvještaju nezavisnog revizora).



**CRNA GORA**

---

(Organ državne uprave nadležan za poslove pravosuđa)

Na osnovu člana 23 Pravilnika o programu i načinu polaganja ispita provjere znanja stečajnog upravnika („Službeni list CG“, broj \_\_\_\_\_), izdaje se

**UVJERENJE  
o položenom ispitу provjere znanja stečajnog  
upravnika**

---

(prezime, očevo ime, ime)

---

(naziv i nivo kvalifikacije obrazovanja)

**POLOŽIO/LA JE**

ispit pred Komisijom za polaganje ispita provjere znanja stečajnog upravnika dana \_\_\_\_\_  
20\_\_\_\_\_. godine

Broj: \_\_\_\_\_

---

(mjesto i datum)

**Ministar,**

**M.P.**

**395.**

Na osnovu člana 138 stav 2 Zakona o elektronskim komunikacijama ("Službeni list CG", broj 40/13), Ministarstvo ekonomskog razvoja donijelo je

**P R A V I L N I K**  
**O IZMJENI PRAVILNIKA O METODOLOGIJI I NAČINU OBRAČUNA VISINE**  
**GODIŠNJE NAKNADE ZA KORIŠĆENJE BROJAVA I/ILI ADRESA**

**Član 1**

U Pravilniku o metodologiji i načinu obračuna visine godišnje naknade za korišćenje brojava i/ili adresa ("Službeni list CG", broj 13/14) u članu 3 stav 2 mijenja se i glasi:

„Broj bodova po pojedinačno dodijeljenom broju i/ili adresi, za pojedine vrste brojava i adresa je sljedeći:

<b>Redni broj</b>	<b>BROJEVI</b>	<b>Broj bodova</b>
1.	Geografski broj	0,10
2.	Negeografski broj za mobilnu mrežu (pristupni kod 6x)	0,10
3.	Negeografski broj za uslugu sa dodatnom vrijednošću (lični broj-UPT, pristupni kod 70)	0,10
4.	Negeografski broj za uslugu komunikacije između masina -M2M (pristupni kod 71)	0,10
5.	Negeografski broj za uslugu pristupa poslovnim korisnicima (pristupni kod 77)	0,10
6.	Negeografski broj za uslugu prenosa govora putem Interneta VOIP (pristupni kod 78)	0,10
7.	Negeografski broj za uslugu besplatnog poziva free phone (pristupni kod 80)	100
8.	Negeografski broj za uslugu sa raspodjelom troškova (pristupni kod 83)	100
9.	Negeografski broj za uslugu sa dodatnom vrijednošću (pristupni kod 94 i 95)	100
10.	Kratki trocifreni broj	10.000
11.	Kratki četvorocifreni broj	1.000
12.	Kratki petocifreni broj	100
<b>ADRESE</b>		
1.	Kod međunarodne signalizacione tačke (ISPC)	10.000
2.	Kod nacionalne signalizacione tačke (NSPC)	1.000
3.	Identifikacioni kod mreže za prenos podataka (DNIC)	1.000
4.	Kod mobilne mreže (MNC)	1.000

**Član 2**

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj:002-350/22-2663/5  
Podgorica, 1. marta 2022. godine

Ministar,  
mr **Jakov Milatović**, s.r.

**396.**

Na osnovu člana 96b Zakona o elektronskim medijima ("Sl. list CG", br. 46/10, 46/10, 40/11, 53/11, 6/13, 55/16, 92/17 i 82/20) i Odluke o raspisivanju izbora za odbornike u Skupštini opštine Tivat („Sl.list CG“ br. 027/22) Savjet Agencije za elektronske medije, na sjednici održanoj 18.03.2022. godine, je donio

**PRAVILNIK**  
**O PRAVIMA I OBAVEZAMA EMITERA TOKOM KAMPANJE ZA PRIJEVREMENE**  
**IZBORE**  
**ZA ODBORNIKE U SKUPŠTINI OPŠTINE TIVAT, KOJI ĆE BITI ODRŽANI**  
**5. JUNA 2022. GODINE**

**Član 1**

Ovim Pravilnikom se bliže uređuju uslovi za realizaciju prava i obaveza emitera u toku kampanje za prijevremene izbore za odbornike u Skupštini opštine Tivat, koji će biti održani 5. juna 2022. godine.

Svrha ovog Pravilnika je obezbjeđivanje istinitog, blagovremenog i nepristrasnog informisanja građana o svim fazama postupka i različitim stavovima tokom izborne kampanje, pod ravnopravnim uslovima za sve učesnike u izbornoj kampanji, u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima, Zakonom o medijima („Sl. list CG“, br. 82/20), Zakona o nacionalnom javnom emiteru radio i televizija Crne Gore („Sl. list CG“, br. 80/20), Zakonom o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, „Službeni list SRJ“, br. 73/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06, „Službeni list CG“, br. 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17, 10/18 i 109/20), Pravilnikom o komercijalnim audiovizuelnim komunikacijama ("Službeni list Crne Gore", br. 35/11) i Pravilnikom o programske standardima u elektronskim medijima ("Službeni list Crne Gore", br. 35/11, 7/16 i 08/19).

**Član 2**

Izborna kampanja je period koji za podnosioca izborne liste započinje danom potvrđivanja izborne liste i završava se 24 sata prije dana održavanja izbora.

Izborna tišina je period koji započinje 24 sata prije dana održavanja izbora i traje do zatvaranja biračkih mjesta.

Medijsko predstavljanje se ostvaruje kroz programske sadržaje namijenjene informisanju o predizbornim aktivnostima podnositaca izbornih lista i kandidata sa izbornih lista, njihovom predstavljanju ili političkom oglašavanju.

Političko oglašavanje je radio ili televizijsko oglašavanje, sa ili bez finansijske nadoknade, kojim se preporučuju podnosioci izbornih lista i kandidati sa izbornih lista ili njihove aktivnosti, ideje ili politički stavovi.

Nadležni organ javnog, komercijalnog ili neprofitnog emitera je organ emitera određen osnivačkim aktom, statutom ili drugim aktom emitera za donošenje pravila o medijskom predstavljanju i/ili razmatranje prigovora na rad emitera u toku izbora.

Ostali izrazi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju značenja definisana članom 8. Zakona o elektronskim medijima, članom 4. Pravilnika o komercijalnim audiovizuelnim komunikacijama i članom 4. Pravilnika o programske standardima u elektronskim medijima.

Svi izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste za fizička lica u muškom rodu obuhvataju iste izraze u ženskom rodu.

### Član 3

Medijsko predstavljanje podnositaca izbornih lista i kandidata sa izbornih lista u toku izborne kampanje se ostvaruje u okviru političko-informativnog programa, kao i u precizno označenim blokovima političkog oglašavanja.

Predstavljanje u okviru informativno-političkih programa ostvaruje se kroz debate, sučeljavanja, intervjuje i druge posebne emisije, koje se emituju bez novčane ili druge nadoknade, isključivo posvećene lokalnim izborima, u kojima se javnost upoznaje sa aktivnostima, idejama i mišljenjima podnositaca izbornih lista i kandidata sa izbornih lista.

Političko oglašavanje ostvaruje se u vidu besplatnih ili plaćenih oglasa, najava i izvještaja sa promotivnih skupova.

Političkim oglašavanjem će se smatrati i svi oblici medijskog predstavljanja iz stava 2 ovog člana, koji se ostvaruju uz novčanu ili drugu nadoknadu.

### Član 4

Medijsko predstavljanje mora biti lako prepoznatljivo i audio i vizuelno odvojeno od ostalih programske sadržaja i mora biti jasno označeno tekstualnim obaveštenjem „Lokalni izbori“.

Ukoliko se program emituje na albanskom jeziku, medijsko predstavljanje mora biti jasno označeno tekstualnim obaveštenjem „Lokalni izbori“ i na tom jeziku.

### Član 5

Javni emiter odnosno komercijalni ili neprofitni emiter, koji omogućava medijsko predstavljanje, mora usvojiti i učiniti javnim posebna pravila o medijskom predstavljanju u toku izborne kampanje za lokalne izbore na koje se odnosi ovaj Pravilnik.

Pravila iz stava 1 ovog člana donosi Savjet javnog emitera odnosno osnivač komercijalnog ili neprofitnog emitera.

Pravilima se utvrđuju oblici medijskog predstavljanja, njihovo trajanje i raspoređivanje, kao i način odlučivanja o redoslijedu političkog oglašavanja odnosno predstavljanja u okviru informativno-političkih programa iz člana 3 ovog Pravilnika.

Emiteri su dužni da Agenciji za elektronske medije (u daljem tekstu: „Agencija“) dostave pravila predstavljanja u okviru svakog pojedinog radijskog ili televizijskog programa, najkasnije deset dana od dana raspisivanja izbora.

### Član 6

Emiteri su dužni da Agenciji, najkasnije 10 dana od dana raspisivanja izbora, dostave programske šeme sa označenim sadržajima od značaja za medijsko predstavljanje u toku izborne kampanje za lokalne izbore na koje se odnosi ovaj Pravilnik, koji uključuju, ali se ne ograničavaju na:

- debate/sučeljavanja (direktno emitovanje ili repriza),
- intervjuje (direktno emitovanje ili repriza),
- blokove za plaćene ili besplatne najave skupova,
- blokove za plaćene ili besplatne izvještaje sa promotivnih skupova,
- blokove za plaćene ili besplatne političke oglase (spotove).

Emiteri su dužni da sve izmjene programske šeme iz stava 1 ovog člana dostave Agenciji, u što kraćem roku a ne kasnije od 24 časa.

### Član 7

Emiteri su dužni da vode evidenciju emitovanih programskih sadržaja od značaja za medijsko predstavljanje u toku izborne kampanje za lokalne izbore na koje se odnosi ovaj Pravilnik, koja uključuje sljedeće podatke:

- datum, vrijeme emitovanja i naziv sadržaja,
- da li se radi o plaćenom ili besplatnom političkom oglašavanju,
- ime naručioca političkog oglašavanja,
- neto vrijeme emitovanja,
- opis izbora na koje se odnosi medijsko predstavljanje (vrsta ili teritorijalnost).

Evidencija iz stava 1 ovog člana dostavlja se Agenciji svakog ponedjeljka za prethodnu sedmicu na adresu:

- putem elektronske pošte [aem@aemcg.org](mailto:aem@aemcg.org), sa naznakom „Emitovano medijsko predstavljanje - naziv medija“.
- na posebnom obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac 1 – Evidencija medijskog predstavljanja).

### Član 8

Zabranjeno je prikriveno medijsko predstavljanje.

Emiteri mogu u informativnim emisijama, izvan programa koji se odnose na medijsko predstavljanje, obavještavati o aktuelnim zbivanjima i aktivnostima državnih organa i funkcionera, poštujući pravila profesionalizma, objektivnosti i novinarske etike.

Emiter je dužan da, u okviru programskih sadržaja iz stava 2 ovog člana, prilikom izvještavanja, o aktuelnim događajima, radu državnih organa i funkcionera i svih subjekata koji su uključeni u proces izborne kampanje, u vezi sa pitanjima koja se ne odnose na izbore, vodi računa da navedeno izvještavanje ne sadrži posebno promotivno upućivanje na podnosioce izbornih lista, kandidate sa izbornih lista ili njihove aktivnosti, ideje ili političke stavove.

### Član 9

Zabranjeno je tokom predizborne kampanje emitovati kulturno-umjetničke, dokumentarno-obrazovne, sportske i programe zabavnog sadržaja u kojima se pojavljuju predstavnici podnosioca izbornih lista ili kandidati sa izbornih lista.

### Član 10

Emiteri su dužni da, prilikom objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnjenja, jasno i nedvosmisleno o tome izvijestite javnost navodeći:

- podatke o subjektu koji je naručio i platilo istraživanje javnog mnjenja,
- naziv organizacije koja je sprovedla istraživanje javnog mnjenja,
- podatke o primijenjenom metodu,
- podatke o uzorku ispitanika i mogućem odstupanju,
- podatke o datumu i/ili razdoblju kada je istraživanje javnog mnjenja sprovedeno.

Rezultati telefonskog anketiranja ili uličnih anketa sprovedenih među biračima tokom izborne kampanje ne smiju se predstavljati kao siguran i autentičan stav određene društvene grupe, što je emiter, koji sprovodi anketiranje i objavljuje rezultate, dužan posebno da naglasi.

U roku od 15 dana prije dana održavanja izbora, u programima emitera nije dozvoljeno objavljivanje rezultata ispitivanja javnog mnjenja, drugih istraživanja i analiza u vezi sa opredjeljenjem birača u pogledu procjene rezultata izbora.

### Član 11

Političko oglašavanje se ne smije emitovati 15 minuta prije/nakon ili u toku emitovanja dječije emisije, odnosno emisije namijenjene maloljetnicima.

Političko oglašavanje se emituje u blokovima sa naznakom da li je besplatano ili plaćeno.

Političko oglašavanje ne može biti dio bloka sa oglasima koje nemaju političku prirodu.

### Član 12

Političko oglašavanje se ne uračunava u dozvoljeno vrijeme trajanja oglašavanja u smislu čl. 92 i 93 Zakona o elektronskim medijima i člana 21 Zakona o nacionalnom javnom emiteru radio i televizija Crne Gore („Sl. list CG”, br. 80/20).

### Član 13

Za istinitost i tačnost političkog oglašavanja odgovoran je naručilac, a za njegovu usklađenost sa odredbama Zakona o elektronskim medijima, Zakona o medijima, Pravilnika o komercijalnim audiovizuelnim komunikacijama, Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima i ovog Pravilnika odgovoran je emiter.

### Član 14

U toku izborne tištine nije dozvoljeno:

- medijsko predstavljanje iz člana 3 ovog Pravilnika,
- objavljivanja procjena rezultata glasanja,
- emitovanje slogana ili simbola podnositelaca izbornih lista.

### Član 15

Podatke o toku i rezultatima izbora emiteri mogu označiti kao zvanične samo ako su saopšteni od strane nadležnog državnog organa za sproveodenje izbornog postupka, dok podaci saopšteni od strane drugih lica moraju biti označeni kao nezvanični.

### Član 16

Ovlašćeni predstavnik podnosioca izborne liste ili nadležni državni organ za sproveodenje izbornog postupka može podnijeti prigovor na emitovani programski sadržaj emitera zbog kršenja obaveza propisanih članom 55 Zakona o elektronskim medijima i to:

- poštovanja privatnosti i dostojanstva građana,
- zaštite integriteta maloljetnih lica,
- čuvanja snimaka emitovanih sadržaja,
- davanja doprinosa slobodnom, istinitom, cjelovitom, nepristrasnom i blagovremenom informisanju javnosti,
- poštovanja i promocije osnovnih ljudskih prava i sloboda, demokratskih vrijednosti, institucija i pluralizma ideja,
- unapređenja kulture javnog dijaloga i poštovanja jezičkih standarda,
- upotrebe jezika u radijskim i televizijskim programima.

Prigovor iz stava 1 ovog člana:

- podnosi se nadležnom organu emitera, na posebnom obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac 2 - Prigovor),
- dostavlja se Savjetu Agencije za elektronske medije (u daljem tekstu: Savjet Agencije) na uvid putem: elektronske pošte na [saem@aemcg.org](mailto:saem@aemcg.org) ili predajom na arhivi Agencije od 07 do 15 časova, na adresu Bul. Svetog Petra Cetinjskog br. 9, 81000 Podgorica.

Nadležni organ emitera je dužan da doneše odluku, u pisanoj formi, u roku od 24 časa od prijema prigovora.

## Član 17

Emiter je dužan da najkasnije u roku od 10 dana od raspisivanja izbora, Agenciji dostavi:

- naziv organa ili ovlašćenog lica koje će biti nadležno za razmatranje prigovora iz člana 16 ovog Pravilnika i to:
  - naziv pravnog lica,
  - ime ovlašćenog lica,
  - adresa, telefon i adresa elektronske pošte ovlašćenog lica.
- radno vrijeme za neposrednu predaju prigovora.

Agencija će na svom veb-sajtu objaviti pregled dostavljenih kontakt podataka o nadležnim organima emitera za podnošenje prigovora.

## Član 18

Žalba protiv odluke nadležnog organa emitera po prigovoru se podnosi Savjetu Agencije za elektronske medije, u roku od 24 časa od njenog prijema, na posebnom obrazcu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac 3 - Žalba).

Sastavni dio žalbe iz stava 1 ovog člana je:

- prigovor iz člana 16 ovog Pravilnika i
- odluka nadležnog organa emitera po prigovoru.

Žalba se može podnijeti putem: elektronske pošte na [saem@aemcq.org](mailto:saem@aemcq.org) ili predajom na arhivi Agencije od 07 do 15 časova ili poštom na adresu Bul. Svetog Petra Cetinjskog br. 9, 81000 Podgorica.

## Član 19

Savjet Agencije za elektronske medije će:

- u roku od 24 časa od prijema žalbe donijeti odluku, u pisanoj formi,
- obrazloženu odluku po žalbi dostaviti podnosiocu žalbe i emiteru i objaviti je na veb-sajtu Agencije [www.aemcq.org](http://www.aemcq.org).

Protiv odluke Savjeta Agencije iz stava 1 ovog člana može se pokrenuti upravni spor.

## Član 20

Ukoliko nije drukčije propisano ovim Pravilnikom, u toku izborne kampanje, postupak po prigovoru fizičkog ili pravnog lica na rad emitera zbog kršenja Zakona o elektronskim medijima, Zakona o medijima, Pravilnika o komercijalnim audiovizuelnim komunikacijama ili Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima, sprovodiće se u rokovima i pod uslovima propisanim članom 144 Zakona o elektronskim medijima.

## Član 21

Ovaj Pravilnik će se objaviti na veb-sajtu Agencije [www.aemcq.org](http://www.aemcq.org) i stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 01 - 416

Podgorica, 18.03.2022. godine

Zamjenik predsjednika  
Savjeta Agencije za elektronske medije,  
**Milan Radović, s.r.**

**Obrazac 1****EVIDENCIJA MEDIJSKOG PREDSTAVLJANJA U TOKU LOKALNIH IZBORA – JUN 2022<sup>1</sup>**

NAZIV (ID) MEDIJA:		3	4	PERIOD ZA KOJI SE PODNOSI EVIDENCIJA:		7	8
1	2			5	6		
Datum emitovanja	Vrijeme emitovanja	Naziv sadržaja	Vrsta medijskog predstavljanja	Plaćeno ili besplatno političko oglašavanje	Ime naručioca političkog oglašavanja	Neto vrijeme emitovanja	Opis izbora

**Kolona 1** - upisuje se dnevni datum emitovanja programa (dd/mj/god)

**Kolona 2** - upisuje se vrijeme početka emitovanja sadržaja (hh:mm)

**Kolona 3** - upisuje se naziv / ime emitovanog programa (npr. "Dnevnik", "Vijesti u pola 7", "Najave skupova", ...)

**Kolona 4** - upisuje se vrsta medijskog predstavljanja. U okviru **informativno-političkih programa**: debate/sučeljavanja, intervui ili druga posebna emisije, isključivo posvećena izborima, u kojoj se javnost upoznaje sa aktivnostima, idejama i mišljenjem kandidata. U okviru **političko oglašavanja**: oglas, najava ili izvještaj sa promotivnog skupa.

**Kolona 5** - upisuje se "plaćeno" ili "besplatno". Ne popunjava se za informativno-političke programe.

**Kolona 6** - upisuje se ime kandidata koji je naručilac političkog oglašavanja. Ne popunjava se za informativno-političke programe.

**Kolona 7** - Neto vrijeme emitovanja - ukupno vrijeme trajanja programa (emisije) bez audiovizuelne komercijalne komunikacije. Izražava se u sekundama.

**Kolona 8** - opis izbora na koje se odnosi medijsko predstavljanje (npr. Lokalni Tivat)

---

<sup>1</sup> NAPOMENA: Evidencija se dostavlja Agenciji svakog ponedjeljka za prethodnu sedmicu, elektronske pošte [aem@aemcq.org](mailto:aem@aemcq.org), sa naznakom „Emitovano medijsko predstavljanje - naziv medija”.

**Obrazac 2****PRIGOVOR NA EMITOVANI PROGRAMSKI SADRŽAJ U TOKU LOKALNIH IZBORA – JUN 2022<sup>2</sup>**

<b>PODACI O PODNOSIOCU PRIGOVORA</b>		
Naziv pravnog lica		
Ime ovlašćenog lica		
<b>PODACI O OVLAŠĆENOM LICU</b>		
Adresa		
Telefon		
E-mail		
<b>PROGRAMSKI SADRŽAJ NA KOJI SE PODNOŠI PRIGOVOR</b>		
Vrsta programa	Radijski <input type="checkbox"/>	Televizijski <input type="checkbox"/>
Naziv sadržaja		
Datum i vrijeme emitovanja		
<b>PREKRŠENA OBAVEZA</b>		
Poštovanja privatnosti i dostojanstva građana	<input type="checkbox"/>	
Zaštita integriteta maloljetnih lica	<input type="checkbox"/>	
Čuvanje snimaka emitovanih sadržaja	<input type="checkbox"/>	
Davanja doprinosa slobodnom, istinitom, cjelovitom, nepristrasnom i blagovremenom informisanju javnosti	<input type="checkbox"/>	
Poštovanja i promocije osnovnih ljudskih prava i sloboda, demokratskih vrijednosti, institucija i pluralizma ideja	<input type="checkbox"/>	
Unapređenja kulture javnog dijaloga	<input type="checkbox"/>	
Upotreba jezika	<input type="checkbox"/>	
<b>OBRAZLOŽENJE</b>		
<b>DATUM I VRIJEME PODNOŠENJA PRIGOVORA</b>		
Datum:	Vrijeme:	
<b>DATUM I VRIJEME DONOŠENJA ODLUKE PO PRIGOVORU</b>		
Datum:	Vrijeme:	
<b>NAČIN PODNOŠENJA PRIGOVORA</b>		
Predajom na arhivu <input type="checkbox"/>	Adresa:	
Elektronskom poštom <input type="checkbox"/>	E-mail:	
<b>POTPIS PODNOSIOCA PRIGOVORA</b>		

<sup>2</sup> Prigovor može podnijeti ovlašćeni predstavnik podnosioca izborne liste ili nadležni državni organ za sprovođenje izbornog postupka. Prigovor se podnosi nadležnom organu emitera.

**ŽALBA PROTIV ODLUKE EMITERA PO  
PRIGOVORU NA EMITOVANI PROGRAMSKI SADRŽAJ U TOKU LOKALNIH IZBORA – JUN 2022**

<b>PODACI O PODNOSIOCU ŽALBE</b>		
Naziv pravnog lica		
Ime ovlašćenog lica		
<b>PODACI O OVLAŠĆENOM LICU</b>		
Adresa		
Telefon		
E-mail		
<b>PROGRAMSKI SADRŽAJ NA KOJI JE PODNESEN PRIGOVOR</b>		
Vrsta programa	<input type="checkbox"/> Radijski	<input type="checkbox"/> Televizijski
Naziv sadržaja		
Datum i vrijeme emitovanja		
<b>PREKRŠENA OBAVEZA</b>		
Poštovanja privatnosti i dostojanstva građana	<input type="checkbox"/>	
Zaštita integriteta maloljetnih lica	<input type="checkbox"/>	
Čuvanje snimaka emitovanih sadržaja	<input type="checkbox"/>	
Davanja doprinosa slobodnom, istinitom, cjelovitom, nepristrasnom i blagovremenom informisanju javnosti	<input type="checkbox"/>	
Poštovanja i promocije osnovnih ljudskih prava i sloboda, demokratskih vrijednosti, institucija i pluralizma ideja	<input type="checkbox"/>	
Unapređenja kulture javnog dijaloga	<input type="checkbox"/>	
Upotreba jezika	<input type="checkbox"/>	
<b>OBRAZLOŽENJE</b>		
<b>DATUM I VRIJEME PRIJEMA ODLUKE PO PRIGOVORU</b>		
Datum:	Vrijeme:	
<b>DATUM I VRIJEME PODNOŠENJA ŽALBE</b>		
Datum:	Vrijeme:	
<b>NAČIN PODNOŠENJA ŽALBE</b>		
Predajom na arhivu Agencije <input type="checkbox"/>	Adresa: Bul. Svetog Petra Cetinjskog br. 9, Podgorica	
Elektronskom poštom <input type="checkbox"/>	E-mail: <a href="mailto:saem@aemcg.org">saem@aemcg.org</a>	
<b>POTPIS PODNOSIOCA ŽALBE</b>		